

(9) 675

~~A/13/8/82~~

~~A/13/8/82~~

11

H. Mohlabe.

1b

K34/82

Diaparô le dikyabišô.

1 Diaparô. Laina a diaparô ke , mathêbô, mabole, dithêthô, dintepa, makxeswa, mollô, mabyane, le mekxopa e mengwê e byalo ka wa kxomo le diphala.

Mathêbô. Ke mekxopa ya diphôôfôlô ya dipela dithêpa, le dinkwê. Ba re xo dibolaya ba di tswiya ka hlôkômêlô xore e tšwe xabotse, ka ôna lebaka lewe mohlomongwê ba nape ba tšela byôko xoba ba o lesetša wa ôma, ka moraxo a o fakêla metsing xore o thapê a thôme xosaka. Xa e feditše xo soxa ka moka byale ba thôma xo roka ka mašika a dikxomo, mathômô ba tšea e nmedi a e momôxana xe ba feditše wa boraro, byalo byalo xo fihlêla le fêla. Ka xa byôya xoba felô xo tee, ke kamo ba aparaxo ka ôna, ka kowa xa xo hlôka byôya xo ya ka xodimo. Ba apara bošexo le mosehare nako ya marexa banna le basadi ka ntle le dikxarebe le masoxana, ka baka la xore ba re xa ba kwe phekô, madi a bôna a sa sepela

2 xabotse. A dirwa ke banna e seng ka moka xo na le ba ba kxonaxo, ba ba sa kxoneng ba ya ba rêka xo badiri ba ôna ka masaka a mabedi, fêla xa ona le hlôkômêlô wa re xe o bolaille diphôôfôlô tše mekxopa ya tšôna e dirang mathêbô wa e soxa ka bontšwa e isa xo badiri ba loxa mathêbô a mabedi xoba ka mararo, o tla o fa lethêbô kantie le thêkô. Ke kobô ya buruthô kudu, fêla a na le dinta ka matla xe mosadi wa xaxo a sa le hlôkômêle e ka re xe bo re ke a sa wa fumana di sepela le mmele wa xaxo. Hlôkômêlô, ka moraxo xa matsatš: a mararo le swanetše xo tšwela ntle mohlang letsatši le fšaxo kudu. o tla bôna xe ba le anexile dinta di tšwela kxakala di thêgaba xo fiša le kudumêla byale ke moka a thopa a bolaya. Tsebô ea xo rokaxanya mekxopa e hlaxišitšwe ke batsomi, e ile ba le malalatlê (xo rôbala) byale xwa wa kapoko byale mollô wa se ba thuše selô, monna e mongwê a thôma xo tšea mekxopa a dira mašobana xore dinti di tsene mekxopa ephahlanane, yo mongwê le xêna a mo thuša ya ba

K34/82

3 ya fêla ka moka, yaba ba nyakêla mabyane, a ba reng ke matsididi ba ala ba swelêla ka ⁹xare ⁹ko ôna, ba téesa mek⁹xopa ba apeša ka ⁹xodimo ke moka ba kwa ba leboruthong byo boxolo. ⁹Xe ba boya ⁹xae ba thôma ⁹ko rok⁹xanya mek⁹xopa ⁹xabotse ke moka ba apara le basadi, dinti ba bôna ⁹xore di phakiša di ⁹kxaoxa, ke ~~komonna~~ e mongwê le e mongwê a nyaretša tsebô ya lešika, ba roka ka lôna, ~~me~~ lôna ⁹xa le ⁹kxaoxe, ⁹ko hlaxala mek⁹xopa la šala.

Mabole. Ke ditšwarô tša dik⁹xarebe le banenyana. Di dirwa ke basadi ba dira ka dinti tša pyêpye. Ba di ôhla yaba tše dithgese ba di bapetša ba di loxa, ⁹xe ⁹le ⁹di fedile o fumana e le mašaphušaphu ka thekô e ngwê e le morumo, ke moka ba di tlotša letsoku le phahlaxantšwe le ka makhura.

Dithêthô. Di dirwa ke banna ka mek⁹xopa ya dipudi. Ba e ⁹šuxa ya butšwa byale ba iša bašileng ba tlôka le ⁹ko seša, ke moka ba e namolla, byale ba e ⁹thšela letsoku le makhura. Ke moka byale mosadi a ka tswara monna ⁹xa e tšware ke sa basadi fêla, ba e tšwara ka pele.

4 Dintepa. Ke ditšwarô tša basadi di ⁹šuxa ke banna e le mek⁹xo-pha ya dik⁹xomc, ⁹xoba ya diphala. Mošoxele⁹wa ⁹kromo ke šetše ke hlalošitše matlakaleng a ke a rometšeng fêla wa ⁹pariwa ke tla hla-loša ⁹ôna byale. Eyale ya diphala e ⁹šoxiwa byale ka ya dipudi. Ba e ritêla ka maš⁹si ⁹xodimo ⁹xa le lengwê lešika ba ⁹thšela byôko, fêla ôna ⁹xa ba o tloke. ⁹Xe ba o ⁹šoxile o budule wa pariwa kudu o aparwa ke bak⁹ômana molata ⁹xa o apare. Thêthô e aparwa ka pele, ntepa ka moraxo, di na le metswa ya ⁹ko tlêma ka yôna dinokeng.

Makxéswa. Ke ditšwarô tša banna, nasoxana le bašemanyana, ke mek⁹xopha ya diphôôfôlô tše, di huthi, dipela, dikôme le dipudubudu. Lekxéswa le lebotse ke lakôme, ⁹xa le ile la fumana sethaxa sa ⁹ko soxa, o no bôna le dudumêla mmele wa lôna ka moka, le mafôxôhlô ⁹xa le naô. Ke ⁹xore ⁹ko khomula ka dipaleng. ⁹Xa pula e ka ⁹ko nêla la kôlôba ⁹xa le ôme, diphôôfôlô tše dingwê tše ⁹xe pula e ka ⁹ko nêla dia ôma, byale ka ⁹ko rialo di na le mafôxôhlô.

K34/82

5 A mašoboro makšeswa ba ripa diphêrô tša ôna ba seta mokxopha wa kxo-
mo ba rokêlla wa fumana xe a sepela le ya kowa le kowa le kxahlisa
mahlô, kudu xe ba bina dikôša tša Sešoboro. Ba roxa banna ba re ba
nyaka xo ya xo bolla.

Mabyane. Ke kobô ya bateomi ba re ke matšididi (borutho) a
nyakilo swana le lefee fêla ôna ke a manyana kudu, ba a tomola
ba kxobakanya felô xo tee, byale ya re lebana la xo rôbala ba
swelêla ka xare xo ôna.

6 Mollô. Ke kobô e kxolo bošexo, kudu-kudu ke kobô ya dithšowana
ba o xotša ka dikxone byale ba sekametša xe a o kwa pefô e mo tsê-
nêla ke xore o timile, wa tsoxa a kxohlaxanthšetša wa tuka byalo
byalo xo fihlêla bo e-sa. Xe mollô o sexona ba thêxa dithšekxa
ba thšekxa kwa thôma ka xo tšwa manyêlo ka moraxo o tla bôna xo tupa
moši mafêlô xo tšwa xo tšwa lexala le wêla xodimo xa manyêlo a
thôma xo swa byale ba tšea byane bya xo ôna ba thšêla manyêlo xodimo
xo byôna, ba hwiditša byane byola le mollô ka seatla xofihlêla o
tuka. Xo na le mehlare ya mellô xe ba dira dithšekxa ke moxo,
mphahla le muumo. Ba ripa thabi ya tšôna ya xo ôna ba e bêtla ba re
mo xare xo yôna ba dira sekhudunya xo tloxa xona mowe sekhudung ba
dira tsela ya xore manyêlo a sepele ka yôna, byale ba bêtla phatê-
nyana e thšese ya xo lekana sekhudu ba thôma xo thšekxa (xo fêhla).
Mošomô ôna ke wa banna le masoxana. Motnômi wa xo dira mollô o be
a re mo a tla xo xôna a tšama a ruta batho a re, nkôpêleng ke nyê
mollô ka mo ke tšwaxo ke nya mollô, ba dire byalo ba bône a nthša
diphate a re wêna swarêlla byale a thšekxe ba bône a dira mollô
byale a xotša a ôra le bôna ba batanêla ba ôra naê. Byale ke moka
ya no ba thutô. Diaparô e be ba di apara kudu bošexo ka baka la
xore e be e le mokxopha mosexare e dula ka ratlong, la sepela ba
sa apara ba tšwere ditšwaro fêla.

Mokxopha wa nkwe o aparwa ke kxoši le wa phala, wa tau ke
lexoxô la xo dula le adilwe xore a dule xodimo xo lona. Diaparô
tša bahloxadidi ke dinti tša mokxôse di dirwa ke dingaka fêla, xe
basadi xoba mosadi a hwetšwe ke monna, tsatsi lewe a hwaxo ka

7 lōna, ba tsibiša bana xore le se ke la raloka papa wa lena o tšerwe ke phiri, xe ba šetše ba mmolokile ba bitša ngaka e tšwa le dinti tša xo ōhliwa o tllilō apeša bahloloxadi. O ba hunē la macto le matsōxo le mo molaleng a tšea mokxopha wa hlware a ba tlēma hlōxo ka ōna, a bētla mokōkōtlēlo wa sehlaro se ba reng ke mohlōloxatsana ba kōkōtlēla ka ōna. Tšewe ke diaparō tša bahloloxadi ba basadi, motho e mongwē le e mongwē ya kxaklanaxo nabō o tla tseba xore batho ba ba hwetšwe ke monna, le sebaka sa xo ba hlakola ba hlakolwa ke ngaka. Dinti le mokōkōtlēlo o di tlotša dihlaro pele xa xore a ba apeše.

Dikxabišō. Dikxabišō tše botse, tše botsefatsaxo xoba xo swanēla mmele wa motho ke, masēka, mefiri, dipheta, diala, letsoku le makhura mekxōrō.

8 masēka. Eoxolo-xolo masēka a be a se xōna, a finli e ka sōna sekxowa se, empa e be ba loxa dihlokwā ba re ke disēka. Disēka ebe di dirwa ke dikxarebe le mathumaša, makxōtha-hlokwa byale ba e pharoxanya ka xare, phatša e ngwē ba e ōhla e ngwē ba e xopa ka monwana ya ba phaphathi, byale ba tšea ya xo ōhliwa ba e lokēla xa ela ya phaphathi byale ba e fērē ba rume ba dira ba lekanya leoto [ba di rwala maotong le matsogong. Kudu] ira ka bontšhi [me] ba di rwala ke mathumaša basadi le dikxarebe xa ba di rwala ka baka la xore mašoboro ba ka ba roxa. Matsatši a bo lehono basadi le dikxarebe [ge o bōna kgarebe e apere masēka,] re, ba xo se feretšwe xa ba apere ke dilō tše aparwaxo ke basadi, banna xa ba di apere, empa di loxawa ke banna. Ba a loxa ka metato le maditsi a dikxomo ba loxa maditsi yaba selō ka se tee, byale ba fēra boditsi ba tšea matato wa ba ka xodimo, byale ba tšea phate e botse ya phaphathi xo bētliwa ba tšea lenaka la xomo ba šila boditsi le motato xodimo xo phate ba šila ka lenaka. Ba apara maotong le matsogong, fēla a tšoba xe motho e le yo mohubedi o fumana mowe masēka a naxo xōna e le xo xoso. Xe motho a sa thōna xo rwala o šitwa xo sepela

K34/82

a no ^gkhōtlēlla ^gko fihlēla a tlwaēla. ^gKe o ferexile ^gkyarebe wa
^gkhōpēla ^gko batswadi ^gkyore ba ^gko fē masadi yaba batswadi ba dumēla
yaba ^gka ^gwa mo rékēla ^gmasēka ^gkyarebe e no ^gxana ya re sepela o nyaka
masēka pele ke tla ^gkhōna ke ya naxo ^gka ^gxeno. ^gKa ^gkyang o swanetše
^gko ya a nyaka ^gko baloxi.

Dipheta. Ke dibētlwa fēla mono ^gka di tsebiwi kudu ^gkyore di
dirwa byang ka baka la ^gkyore e be ba di réka ^mmathōakaneng le ^gko
Baphalaborwa. Di aparwa ke basadi le ^gdikxarebe ^gxanmo ^gle
mathumaša. Ba ōhla dinti tše dithšese ba di fōllēla ^gka di fedile
ba di apara melaleng. ^gko na le dipheta tše ba reng ke dikankarana
10 di enywa ke mokankara, byale ba di fōla ba di thula mašoba ^gkyore
lenti le ^gkhōne ^gko tsēna, le tsōna di aparwa ke basadi. Matsatšing
a bo lehono ^mmakxowa a tlišitše dipheta tša mehuta-huta tše botse
kudu o reng ^gke o bōna mosadi a di apere wa fumana eka o belēxile
natšo, tsōna ba di réka ^mmakxoweng.

Diala. Ba dira tša diphōōfōlo tše: dihlōlo, letlabo, dithšipa
le mešōrō. Diala tša dihlōlo le mebutla di nō ba ūmele wa tsōna,
ka ^gkyobane di na le mabyōya a mantši a bolēta. Ba re ^gko e bolaya
ba hloba mabyōya a tsōna ba dira dingatana ba tlēna ka dinti le
mesela ba thwamola, byale tsatši la mekete o fumana bakxalabye ba
di ^gxokélētše dikxōng tša bōna ba apere me^gkhōpa ya dithšene,
ditudu le ^gdikxabo le ya dithšipa, wa bōna ^gke ba re ke bina kōša
di ^gkhahla kudu. Di aparwa ke bakxalabye fēla, basadi ^gko apara
dingaka, wa hwetšana mosadi a e apere o tšete ^gxabotse ^gkyore ke ngaka.

11 Diala tša letlabo, mešōrō le dithšipa ba di twamola meseleng, le
tsōna ba di ^gxokēlla ka dinti, ba bangwē o fumana ba rukile mongatse
ya mešōrō ba di ^gxokélētše ^gxodimo ^gka yōna. Masoxana le mašotoro ba
ba dumēlla ^gko di tlēmēlla ^gke ba bina kōša. Diala tsena di dirwa
ke batsomi, batho ba ya ba di réka ^gko bōna ka labele a hlaana ke
seala ka se tec.

Letsoku le Makhura. Dilô tsena di šona mošoro ka o tee, dia šomišana. Letsoku ke mafika ba a êpa fase, fêla ke ya mahubedu, ba re xo a êpa ba a iša xae, ba a beya ka dithibêng. Mohlang basadi ba e ya matyaleng xoba meketeng ba kama mekamo byale ba šila le letsoku yaba bupi ba tšea mahura ba phahlaxanya naô ba tlola dihloxo, kudu-kudu le šomišwa ke amthumaša (mašohoro a banenyana) ka xobane bôna xa ba dire mokamo ba dira lefôro ke xore xo lona meriri ya bôna wa fumana e ka ke dinti, byale ke ba tlotšitše

12 letsoku le makhura lexa e se yo mobotse o no bôna eka ke yo mobotse. basadi kudu-kudu ba šomiša tšolo le dipaba. Tšolo ke makhura a xomo a ba re ke lebipi, ere xe ba bolaile xomo byale ba nthaa mabipi a yona ba a fa basadi byale ba anêxa, a re a sešo a fetša xo ôna ba a tšea ba a setla ka lehudu xore a phahlaxane, ke moka ba boloke ka ntlong. Ba thula lešoba ba tsenya lenti ba le lekêletša xodimo. Dipilô di tšwa mo long ba re xo xotša mollô wa re xo tima diphate tsela di sweleng le maxala a tšona yaba tše diso byale ba tšea tšona ba di šila yaba bupi ba phahlaxanya le tšolo ba ba tlotša dihloxo tša bôna wa bôna meriri ya bôna e le e meso mokamo wa xona wa bôna e ka ke samporeng sa xakowa.

Dipaba, ba re xo di fula mmabeng ba di mona byale ba tšea ditlôro tša tšona ba di tšobella ka mollô xore e be tše diso. Bye le letšona ba di šila ba phahlaxanya le tšolo ba tlotša dihloxo tša bôna.

13 Makhura ôna a tšwa kolobeng, ba re, xo e bolaya ba xadika dikxadiko tša tšwa makhura, ba a tšela ka didibêlong ba a fêxa xodimo xa borala. Mabaka a xo tonya banna le bôna ba tlola fêla bôna ba tlola kantle le letsoku. Bahlankana ke ba bolla tšatši le ba aloxa ba ba tlotša letsoku le makhura.

xo xkabiša mmele. Dikxabišo tša mmele ke: Mosaxa, ditêdu, pèudi, xo thula dithêbe, methaladi, dikana, sefahloxo, ménô, dinkô, mahlô, phatla, melala, melomo, matswêlê, dithô, diatla, dinaô.

16

o di batile ka patô, byale ka ⁹o rialo ⁹ke a kwêrana le bakwêra la ⁹taxwê ba mo kwêra ka yôna pelo ya ⁹taxwê e bohloko fêla le yêna
o no bôna ka mo le yêna a sinyexileng ka ⁹ôna, a mo kwêra ka ⁹ôna.
Ba ⁹baxolo ba ⁹xana ⁹o kwêrana ka baka la ⁹xore ka moraxo ⁹ka dikwêrô e
ka ba ntwâ.

Ditêdu. Ke dik⁹labišô tša molomo, di byalo ka meriri fêla tšôna
di mela seledung, di mela banna fêla. Banna ba ba se naxo ditêdu
ba roxa ke bašemanyana, masoxana ba kera ⁹xoba ⁹o xofêla ditêdu
tša bôna ka mefaka, ⁹o šopetša ⁹xore bôna e sa le ba baswa le ⁹ôna
ba sa nyaka dik⁹arebe. Ba⁹xalabye bawe mok⁹ôba o šetšeng o
pale⁹xile ⁹ka ba sa kêra. Ke ⁹xore bak⁹xalabye ba hlô⁹xo tše dipududu,
ba no di leša e le tše dik⁹olo wa bôna ⁹ke ba enwa byala bo rothêla
⁹xodimo ⁹o tšôn a di ôba ka seatla a di iša ka ⁹xanong a mona.

[a mangwê ke a mag⁹ôwanyana] a swane, a mangwê ke a manyane kudu, ⁹ka
a mangwê ke maxolo dintaka tša ôna di tšwetše ⁹kakala ka matla.

17

Motho wa mahlô a maxolo ⁹ke a kwatile o bôna eka mahlô a ⁹taxwê a
sepela le ⁹ôna a tšwelê ⁹ntle ka matla. Mahlô a maxolo ⁹ka a botse
le ⁹ke a šiša motho ⁹ka a bôna. Mahlô a manyanyane ôna a nyatšiša
motho batho, fêla a lokile, ka ⁹xobane dithôrô tša ôna le ⁹ke motho
a kwatile ⁹ka di tšwele ⁹kakala, ⁹xore o kwatile o tla bôna ka
mek⁹ôkô. Mahlô a mabotse ke a maxol⁹wanyana, ôna a swanêla motho
⁹xabotse. Mahlô ka moka a na le letlalô le lesehla le le lehubedu,
lôna ka noši le mo ⁹xare ⁹ka tšôna, ke ⁹kokolo, mo ⁹xare ⁹ka ⁹kokolo
⁹o na le thôrô e ntso, ka ⁹xodimo ⁹o na le dintšê tšewe motho a
reng ⁹ke a ⁹o šupa ka monwana wa bôna di ponyaponyetša. Leihlô
lea utswa ka baka la ⁹xore tše dibotse di bônwa ke lôna, ⁹ke motho
e le sefofu ⁹ka a na taba le dilô tše dik⁹ahlisaxo o lla se ba mo
⁹fako.

18

Pêudi. Dipêudi ⁹o bêula basadi ka mathekô ⁹ka hlô⁹xo ⁹xore mokamo
o ba swanêle. Banna ba tloša meriri ka moka fêla matšatši a bo le-
hono ba kêra ka dikêrô tša ⁹xakowa, ba kêra meriri ya ka mathekô
⁹ka hlô⁹xo ka matla ba šiya e menyane ⁹xodimo ⁹ka hlô⁹xo, le ditêdu
banna byale ba bêula ka mat⁹are le bôna basadi ba ⁹xofêla dipêudi tša

tôna ka ôna.

Yo thula ditsêbê. Lanna le basadi ka moka ba thula ditsêtê
ba di thula ka metlwa ya mehleng, ka moka xa tšôna xe ba sa tšwa
yo phula ba ôhla lentlha la mokhura ba lokêla lešobeng la tsêbê xore
ya se ke ya baba. Eya le xa di fodile ba fakêla mahlôkwa, ke moka
ke dikxabišô tša ditsêbê. Mehleng ya bo lebono ba lokêla dithšipi
tša m/xowa tše ba rexo ke mangena.

19 Methaladi. Ke dikxabišô tša dikxarebe, ba se ngwapa mahlô
ka matlha mo moxokxo e sepelaxo xona xwa tšwa madi xe xo fodile,
ke moka e ba lebadi, molomongwê xo na le byane bye ba rexo ke
mprafa ba bo kya ba phara xona mo ba ngwapa xona, tša tšota
lebadi yaba le leso, ke moza ba re ke methaladi, ba bangwê dia ba
swanêla ba bangwê awa eka ba ka phôrula.

Dikana. Dikxabišô tša sefahloxo dikana tša xo bafa ke tša
yo kokomoxa ka matla e ka re ke dikana tša makhutê (pêba), e rata
xore tša re di kokomoxile yaba motho wa kôtše, xona o tla bôna di
mo swanêla.

Phatla. E ka xodimo xo mahlô yôna xa e na boscdi le xa e na
le marularula fêla e ka ba le boscdi xa e le tša basadi. Phatla
ya monna e rata xo dula e šošopane, e seng ya ba bolêta byale ka
ya mosadi.

Sefahloxo. Ke kakaretšo ya dilô tše ke šetšeng ke di ngodile
ka moka. Batho ba baso ba na le diphatla tše diso, la ba hubedu
tše dihubedu, byale byale di no ya ka mebala ya bôna. Dilô tše
ka moka ke dikxabišô tša hlôxo, tšôna natše ke šetšeng ke di ngodile
ka xodimo.

20 Molala. Molala o hlakanya hlôxo le mmele; molala o ratexaxo
kudu ke o motelêle, o mokopana o bifile ke wa batho ta xo se xole,
ke dikxabišô tše bothsetherwane, o kwa ba re xe batho ba ne ba
faxola eka be ba faxola ba melala e menyane. Basadi bôna wa kwa
ba reta ba melala e metelêle ka kôba ba re, ke kxonne xo kxêtha
ke kxêthile wa molala o motelêle, dikopanyane (mekopana) le a llaka
sepela o lala le sekunyane. Molala o na le kôdi xe motho a e-ja

⁹Joba ⁹ko nwa o bôna e ya fase le ⁹godimo.

Dithô. Dithô tša motho di tharo, ke ⁹maxetla, dincka le setopo sa rmele.

⁹Maxetla. ⁹Maxetleng ⁹ko tšwa ratsô⁹ô a hlakana le molala, ⁹maxetla a mo na a šora kudu ⁹ko rwala diphatê, le dilô tšê dingwê monna ⁹ka a ⁹khone ⁹ko rwala dilô ka hlô⁹ô ke basadi ba rmalaxo. ⁹Matsô⁹ô a na setšu mowe so ⁹khahlanaxo sefaka le letsô⁹ô, mafêlong ⁹ka letsô⁹ô ke seatla, seatla se sengwê le se sengwê se na le merwana e mehlano le dinala tšê blano.

21

Diatla di šoma mošomô o mongwê le o mongwê o rata⁹ô ⁹ko di šomiša. Dinala tšôna di swanetše ⁹ko hlôkômêlwa ka baka la ⁹xore di rwala dithêla di di katêla kateng, dia ripiwa. Mošomô wa tšôna ⁹kape ke ⁹ko ngwaya le ⁹ko pyatla dinta.

Mpa. E na le mahlakori a mabedi, le matswêlê le mokhôbu. Mahlakori, lehlakori le lengwê le ⁹ka thekô ⁹ka mpa le lengê le lona le byalê, a hlakana mokôlong, a na le dik⁹opô (dihlakori). Matswêlê a ka ⁹godimo ⁹ka dihlakori, matswêlê a banna ⁹ka a manyane, fêla mošemanyane ⁹ke a ⁹godile a fihla bonneng o thôma ka ⁹ko tioka matswêlê, mohleng a py⁹ô ke mowa ke monna. Matswêlê a basadi ke a ⁹maxolo le dihloko (mo ⁹ko tšwaxo mok⁹ato) tša ôna ke tšê dik⁹olo. Ka fase ⁹ka sebedu⁹edu ⁹ko na le mokh⁹atu, mekh⁹atu e mengwê ke e manyane e mengwê ke um e ⁹maxolo.

Dinôka. Ke mo⁹khahlanaxo mato le mpa. E na le ⁹maraxo, ⁹maraxo ka ôna re tseba ⁹ko dula fase, ke ôna mošomô wa ⁹maraxo.

22

⁹Xo tlo⁹ô dinôkeng ke serope, mafêlêlong se hlakana le potane khurung ka ⁹maraxo ⁹ka potane ke leoto le hlakana le kôkôilane; maotong ke merwana le dinala, le serêthê. Macto re sepela ka ôna, a ⁹hla⁹xale o fetšu ⁹dinaxa le ⁹dinaxa, o tšama o bôna dilô le mok⁹wa ka ⁹jobane wa dula ⁹relô ⁹ko tee o tla tšea ⁹khaitšedi ya ⁹taxo, sešara se sengwê se re, ⁹naxa ⁹ka di êtêlane, ⁹ko êtêlana batho.

K34/82

22 cont.

^g/~~o~~ serela ke ^g/~~o~~ bôna. ^g/~~o~~ tla tšama o bôna dinaxa le dinaxana
 ke buka la leoto le leilô, ke dilô tše dik^golo mmeleng, byale ka
 tsêbê, ka ^g/~~o~~tane ka yôna wa kwa.

END 675